



SAVEZ CRNOGORSKIH ASOCIJACIJA NJEMACKE
VERBAND DER MONTENEGRINISCHEN ASSOZIATIONEN IN DEUTSCHLAND

Datum 12.03.2016. god.

SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU

Saveza crnogorskih asocijacija Njemačke, Hackenbroicherstrasse 139, 50769 Köln,
Njemačka (u daljem tekstu SCANj)

i

Udruženja Luksemburg – Crne Gora, 4, rue ST. Jean L-4153, Esch-sur-Alzette Luxembourg

i

Udruženja crnogorsko-belgijskog prijateljstva „MONTENEGRO“, Am Berg 12, 4700 Eupen,
Belgija

SPORAZUM O SARADNJI

Član 1.

Ovaj sporazum o saradnji (u daljem tekstu Sporazum) će utvrđivati saradnju između navedenih organizacija u segmentima koji su im zajednički, te obaveze ugovornih strana prema ovom Sporazumu a na inicijativu SCANj-a.

Član 2.

1. Ove organizacije se slažu da će saradivati u aktivnostima kojima je cilj

- a) Organizovanje zajedničkih događaja
- b) Unapređenje svijesti pojedinaca i kolektiva o posledicama prouzrokovanim asimilacijom
- c) Unapređenje saradnje između crnogorskih iseljenika i nadležnih institucija za saradnju sa iseljenicima u Crnoj Gori
- d) Edukacija djece iseljenika, u smislu organizovanja predavanja na maternjem jeziku
- e) Ukazivanje na očuvanje jedinstva crnogorske dijaspore, te pozivanje na pristupanje nekom od crnogorskih udruženja kroz javne nastupe, konferencije, izjave za javnost..
- f) Organizacija okruglih stolova, seminara, kongresa, izrada multimedijalnih sadržaja kojima je svrha promocija i reagovanja na gore nabrojane aktivnosti
- g) ostalim oblicima saradnje od zajedničkog interesa

Član 3.

Potpisnici ovog Sporazuma će odrediti osobe zadužene za komunikaciju i koordinaciju zajedničkih aktivnosti.

Član 4.

Potpisnice su saglasne da će aktivnosti prema trećem partneru a radi sprovođenja projekata, urediti zasebnim ugovorom za svaki pojedini projekt.

Član 5.

Ovim Sporazumom potpisnice ne preuzimaju nikakve finansijske obveze, te će se svaka finansijska obaveza koja bi proizašla iz saradnje utvrditi posebnim ugovorom, bazira se na čistom dogovoru i mogućnostima strana – potpisnika Sporazuma.

Član 6.

Ovaj Sporazum zaključuje se na neodređeno vrijeme, s time da ga svaka sporazumna stranka može otkazati u pismenom obliku najmanje jedan mjesec unaprijed. U slučaju otkaza Sporazuma, svaka potpisnica preuzima obvezu dovršetka započetih projekata odnosno izvršenja obveza preuzetih po posebnim ugovorima. U protivnom, sporazumna stranka koja ne ispuni preuzete obveze, odgovorna je za štetu koju ostale stranke pretrpe zbog neispunjenja obveze.

Član 7.

Sporazumne stranke saglasno utvrđuju da će sve eventualne izmjene i dopune ovog Sporazuma sklopiti u pismenom obliku, uz dogovor i pristanak sviju strana.

Član 8.

Sporazumne stranke saglasne su da će sve eventualne nesporazume rješavati mirnim putem.

Član 9.

Ovaj Sporazum sastavljen je u tri istovjetna primjerka, po jedan za svaku potpisnicu Sporazuma. Ovaj Sporazum o saradnji stupa na snagu i primjenjuje se danom potpisa ovlaštenih zastupnika sporazumnih stranaka.

U _____, dana _____ godine

U ime organizacija potpisuju:

1. U ime Saveza crnogorskih asocijacija Njemačke iz Njemačke

- Koordinator u ime Saveza crnogorskih asocijacija Njemačke

2. U ime Udruženja Luksemburg – Crna Gora iz Luksemburga

- Koordinator u ime Udruženja Luksemburg – Crna Gora

3. U ime Udruženja crnogorsko-belgijskog prijateljstva MONTENEGRO iz Belgije

- Koordinator u ime Udruženja crnogorsko-belgijskog prijateljstva MONTENEGRO

.....